


BUKA YA TIRO

**BUKA YA LEANO YA GO
ABA
GA MOKERESETE**



R. RUMMAGE

BUKA YA LEANO YA GO ABA

GA MOKERESETE

BUKA YA TIRO

MOKWADI KE: R. RUMMAGE

MOFETOLEDI KE: B. LETILE

Published by:

Baptist Publications and Language Centre

P.O. Box 1036, Zeerust 2865, S.A.

BUKA YA LEANO YA GO ABA GA MOKERESETE

LENANEO LA DITENG

- A. BEIBELE E GO RUTA ENG KA GO ABA GA MOKERESETE?** 4
- B. A O MOTLAMEDI YO O BOIKANYEGO MO GOABENG GA SEKERESETE?** 5
1. O tlamegile go le kac mo goabeng ga Sekeresete?
 2. O dira jang jaaka Mokeresete?
 3. O dirisa madi a gago jang jaaka Mokeresete?
 4. O aba jang jaaka Mokeresete? (Kgwetlho ya go nna mokgethi.)
 5. O ka aba jang jaaka Mokeresete?
- C. A KEREKE YA GAGO E DIRA JAAKA MOTLAMEDI YO O BOIKANYO MO KAROLONG YA LESOME LE DINEO.** 10
1. Botlamedi jwa kereke ke eng?
 2. Kereke ya gago e tshwanetse go kaelwa jang ka boruti jwa botlamedi.
 3. Kereke ya gago e ka rulaganya jang boruti jwa botlamedi jwa yone.
 4. A kereke ya gago e loga leano le go tsweletsa botlhaga jwa kgwedi jwa botlamedi?
 5. Kereke e ka tlamela jang ka boruti jwa baruti ba yone.
- D. A KEREKE YA GAGO E NA LE BORUTI JWA SEKERESETE GO BA BANGWE (GO FITLHELELA KWANTLE KA EFANGELI).** 14
- E. A KEREKE YA GAGO E NA LE TEKANYETSO?** 15
- F. A KEREKE YA GAGO E TSHEGETSA LENANE LE LE SIAMENG LA KAROLO YA LESOME LE DINEO TSE DI AMOGELWANG.** 19
- G. A KEREKE YA GAGO E ABELA MANANE A BOTLHOKWA A BORUTI.** 23

BUKA YA LENANEO YA GO ABA GA MOKERESETE

Buka e ya lenanego e newa go dirisiwa bogolo mo dikerekeng tsa Baptist, mme fa e dirisiwa mo dikerekeng tse dingwe, A Modimo o bakwe.

Ikemisetso ya buka e, ya lenanego ke go ruta ditsela tsa Beibele tsa go aba ga Mokeresete. Mo go akaretsang go ineela, karolo ya lesome le dikabelo. Fa dithuto tsa Beibele tsa go aba ga Mokeresete di tlotliwa, Bakeresete ba tla gola ka fa tshwanong ya ga Keresete mme dikereke di tla arabela Borongwa jo bogolo jwa Morena Jesu Keresete (Matheo 28:19,29) ke tumelo e kgolo ya Mokwadi gore kgalaletso ya Modimo e tla bonwa fa Bakeresete ba obamela lentswe la Gagwe, mme ba gola mo dikerekeng tse di tla kgonang go itlamela, go ipusa, diphuthego tse di ikanamisang tse, di tla thusa go aga botsalano jo bogolo le kokoano e kgolo.

Buka e ya lenanego ke boithwaetso jwa dikakanyo go tswa mo metsweding e e mmalwa go gwetlha le go arabela ditlhokego tsa dikereke tsa Baptist.

A. BEIBELE E GO RUTA ENG KA GA GO ABA GA MOKERESETE?

1. Modimo ke Motlhodi le Mong wa dilo tsotlhe. (go akaretsa le motho) Genesisi 1:1; Pesalema 21:1; Hakai 2:8; 1 Bakorinthe 6:19-20.
2. Sengwe le sengwe se tswa Modimong. Jobe 1:17
3. Kabelo ya ntlha ya Mokeresete e tshwanetse go nna boene. Baroma 12:1, 2 Bakorinthe 3:5
4. Mokeresete mongwe le mongwe a arabe Modimo ka ga bophelo jwa gagwe. Luka 16:20; Baroma 1:12; 1 Bakorinthe 4:2
5. Go aba ga boikanyego ga Mokeresete go tla duelwa ke Modimo. Diane 3:9,10; Malaki 3:10; Matheo 25:21; 2 Bakorinthe 9:6
6. Tshegofatso ya Modimo e rotloetsa Mokeresete go dira thata go feta ka fa molao o batlang. Matheo 5:47-48; 23:23; Baroma 5:20,21; 6:13; 1 Bakorinthe 15:9,10; 2 Bakorinthe 8:7-9
7. Mokeresete o abela Modimo jaaka karolo ya tumelo, lorato le kobamelo. Malaki 3:10; Luka 6:38; 2 Bakorinthe 8:1-4; 9:7; 1 Bakorinthe 16:2
8. Karolo ya lesome ke leano la Modimo go Bakeresete. Genesisi 14:18-29; Lefitiko 17:30; Malaki 3:8-12; Matheo 23:23; Luke 11:42; Baheberu 7:4-9

9. Kantlha ya lorato la Modimo, Bakeresete ba pateletsega go abakarolo ya lesome le dikabelo. Johane 1:15; Baroma 13:10; 2 Bakorinthe 5:14,15.

B. A O MOTLAMEDI YO O BOIKANYEGO MO GO ABENG GA SEKERESETE?

1. O tlamega go le kae mo go abeng ga Sekeresete?

- a) Modimo O go bona jaaka Motlamedi. Ke Mong, mme se o nang le sone, a ke pholo, botlhale, madi kgotsa dithuo o dia bone kwa Modimong. Bakorinthe 4:2,7; Baroma 11:35,36
- b) Mokeresete yo o amogelang tuelo ya gagwe (Madi kgotsa di kungo) ka tshepo mo Modimong o tla ntsha karolo ya lesome le dikabelo mo ntlopolokelong ya Modimo e e leng kereke. (Malaki 3:10) Tse di latelang di tla supa boammaruri:

**TLISANG MADI A MODIMO
GO DITIRO TSA MODIMO
MO TLUNG YA MODIMO
KA LE TSATSI LA MODIMO**

- c) Botlamedi jwa go aba ke letshwao la boineelo go Keresete. Se se raya gore Motlamedi o dumela Modimo gore ke mang le moabi wa dilo tsotlhe. (Jakoba 1:17,18)

2. O dira jang jaaka Mokeresete?

- a) Wena jaaka Mokeresete o na le botsalano jaaka motlamedi fa pele ga Modimo. Jaaka moruti, moromiwa, rrakgwebo, molemi, modiri mo feketiring, mosadi wa lelapa kgotsa moithuti, a o dira ka tlotlo mo Modimong? Leba Bakolosa 3:17.
- b) Tiro e rutwa thata mo Melaong E E Lesome. Taelo ya go dira e botlhokwa fela jaaka taelo ya go ikhutsa. (Esodo 20:8,9)
- c) Jaaka Mokeresete boleng jwa gago jwa tiro ke go nna sesupo jaaka motlamedi wa Modimo. Faa tlhaloso ya boammaruri mo go sengwe le sengwe tiro ya gago e go batlang go se dira. (Bakolosa 3:23,24)

3. O dirisa madi a gago jang jaaka Mokeresete?

- a) Beibele ya re Modimo O beile dilo tsotlhe ka fa tlase ga motho jaaka motlamedi wa tlholego. (Gensisi 1:23-30) Sebe se fetotse motho go nna motlamedi go nna lekgoba la dithoto.
- b) Jaaka Mokeresete, Modimo o go neile boikarabelo jwa go nna motlamedi. (Gensisi 1:26; 2 Bakorinthe 5:17)

1. O tshwanetse go tshepega mo tirisong ya madi a gago. Luka

12:15; 16:13.

2. O tshwanetse go nna botlhale mo tirisong ya gago ya madi.
Luka 12:42-48.

3. O tshwanetse go fa boikarabelo kwa Modimong ka tiriso ya gago ya dithoto. Luka 16:12; Matheo 25:4-30. O tshwanetse go tlame-la diithokego tsa lelapa la gago. (Timotheo 5:8) O tshwanetse go tlhokomela ba ba ithobogileng le ba ba seng sego. Lefitiki 19:9,10; 23:11,22; Matheo 5:40; Luka 10:30-37; 16:19-31.

c) Jaaka Mokeresete, a o fetogile lekgoba la madi le bogagapa jwa go nna le dithoto? Tsela ya go tlogela mathata a, ke efe?

1) Ipolele gore mathata a gago ke sebe (Luka 12:15)

2) Tlhophisa se e leng sa ntlha jaaka Mokeresete. (Matheo 6:33)

3) Dira lenaneo la melato ya gago.

4) Dira leano go duela melato ya gago.

5) Swetsa ka go oketsa dineo tsa gago tsa kereke fa o fetsa melato ya gago.

6) Itsholofetse le b a lelapa la gago gore ga o ne o oketsa melato, morago ga go fetsa melato ya gago.

4. O aba jang jaaka Mokeresete?

Jesu o bua thata ka ga go aba madi. Jesu o boditse, "*Fa lo ne lo sa ika-nyege mo go sa boeng, ke mang yo o tla lo nayang se e leng sa lona?*" (Luka 16:12) Bakeresete ba le bantsi ba palelwa ke go bona botsalano magareng ga botlamedi jwa madi le botlamedi jwa Efangeli. A go na le botsalano magareng a go tsietsa Modimo ka karolo tsa lesome le dikabelo le go rera kgotsa go ruta lentswe la Modimo ka letsatsi la Morena?

5. O ka aba jang jaaka Mokeresete?

Tse di latelang di amantswe gotswa go, "*How to Know your Tithe*", ka Moruti Urban Green. Moruti yo eneng e le wa Baptist kwa Nigeria:

a) **Aba karolo ya boitumelo ya lesome.** O seka wa leta gofitlha o kopiwa go aba. "*Go nne Modimo O rata yo o nayang ka boitumelo*" (2 Bakorinthe 9:7). O seka wa boifa gore o tla aba thata. Yo o le-kanyetsang karolo ya gagwe lesome mo motheong wa, "Nka aba go le gonnye go le go kae?" O tla senya mowa otlhe wa bolesome (Lekgetho). Re itse ka maitemogelo gore go a itumedisa go amogela, mme go aba go itumedisa mo go golo. (Ditiro 20:35)

b) **Aba karolo ya bolesome (lekgetho) ka botlalo.** O seka wa re o maobi wa lesome fa o sa abe karolo ya bolesome (lekgetho) ya madi

a o a amogelang otlhe. Aba lesome mo mading a o a bonang, mo thekisong ya dilwana tse o di rekisitseng le a tiro e o e dirileng. Aba lesome la se o se boneng mo tshimong ya gago, ditlhareng, dinkung, dikgomong, dikokong j.j. (Lefitiko 27:30,32) Aba lesome mo mading a tuelo a gago otlhe pele ga o dira ditloso.

- c) Aba bolesome (lekgetho) ka fa tshiamong -- santlha, ineele mo go keresete (2Bakorinthe 8:5) Aba bolesome (lekgetho) beke le beke. *"Fa e le dikatso tse di ntshediwang baitshepi, le lona lo dire jaaka ke laetse diphuthego tsa kwa Galatia. A ka gale ka letsatsi la ntsha la tshipi mongwe le mongwe wa lona a beele sengwe fa thoko, a kgobokanye ka fa a tlhgonolofadiitsweng ka teng, e se ka ya re gongwe fa ke tla ka fitlhela e le gona go phuthwang."* (1 Bakorinthe 16:1,2) Aba bolesome (lekgetho) jwa madi otlhe a tuelo ya gago ka tlhamalalo mo kerekeng ya gago ya selegae. (Exodo 23:19) Dimpho tsa maikaelelo a a siameng, dikopano, maloko a losika jj., di seka tsa balwa jaaka karolo ya lesome. Nna moabi wa kagale wa karolo ya lesome mo kerekeng ya gago go fapaana le se mongwe a se dirang. Fa o eletsa go abela maikaelelo a a molemo, a e nne koketso go karolo ya gago ya lesome.
- d) Aba karolo ya boammaruri ya lesome. Karolo ya lesome ke ya Morena, le fa o ile kerekeng kgotsa o sa ya ka letsatsi le le beilweng. Fa o sa ya kerekeng ya gago ka Sontaga, aba karolo ya lesome Sontaga se se latelang. Fa o fudugela kwa toropong e nngwe, ka bona-ko tsena kereke ya Baptist koo mme o simolole ka go aba karolo ya lesome.
- e) Mongwe le mongwe a ka tshwantsha karolo ya gagwe ya lesome. Ba ba mo dituelong, kgotsa tshwaisong ka motlhofo ba aba nngwe-someng ya sengwe le sengwe se ba se amogelang. Balemi-rui ba ka tshwantsha nngwe-someng ya kungo e ba e rekisitseng. Karolo ya lesome e siameng mo kungong e e dirisitsweng ke ba lelapa le yone e abiwe. Borrakgwebo le bommakgwebo ba ka aba lotseno lwa bone, ba tlhokometse thata go tlosa ditshenyegelo tsa bone tsa go tsamaisa kgwebo. Baithuti ba ka aba bolesome (lekgetho) jwa madi a ba a amogelang mo ditirong tsa nakwana. Fa o amogela lotseno go tswa metswedeng e e fetang bongwe. Aba bolesome (lekgetho) jwa tshobokanyo ya lotseno lotlhe.
- f) Aba go feta bolesome (lekgetho). Tsotlhe bolesome (lekgetho) le dikabelo di tshwanetse go abiwa (Malaki 3:8). Kabelo ya lesome e

abiwe. Se se tshwanetse go dirwa kantlha ya ditshegofatso tse dikgolo tseo Modimo A di abileng. Dikabelo di abiwe kantlha ya lorato la rona mo Modimong. Se ke go fa ditshegofatso (Luka 6:38; 2 Bakorinthe 8:7; Ditirafalo 29:9,17,19)

SEKAO: KAROLO YA LESOME YA MOKERESETE LE DIKABELO
BAPTIST CHURCH

Sunday	DEC	NOV	OCT	Sunday	SEP	AUG	JUL	Sunday	JUN	MAY	APR	Sunday	MAR	FEB	JAN
1				1				1				1			
2				2				2				2			
3				3				3				3			
4				4				4				4			
5				5				5				5			
Leina: B. Pule				Leina: B. Pule				Leina: B. Pule				Leina: B. Pule			

TLHOKOMELA: 1. Mo bofelong jwa kgwedi tse tharo karolo eo ya pegelo e ntshiwa mo bu-
keng mme e newa mong.

2. Khopi ya khabono ya pegelo e e ntshitsweng e tlogelwa mo bukeng.

C. A KEREKE YA GAGO E DIRA JAACA MOTLAMEDI YO O BOIKANYEGO MO DIKAROLONG TSA LESOME TSOTLHE LE DIKABELO?

1. Botlamedi jwa kereke ke eng? Fela jaaka Bakeresete bangwe le bangwe ba batlega go nna batlamedi ba ba molemo, dikeke di batlega go nna batlamedi (1 Bakorinthe 4:2). Botlamedi jwa setlhopha bo raya botlamedi jwa selegae jwa badumedi. Seo se raya eng?
 - a) Kereke e e atisang botlamedi jwa setlhopha e kopane mo moeng. (Baefesia 4:1-7).
 - b) Botlamedi jwa bongwe bo bopa botlamedi jwa setlhopha. Botlamedi jwa kereke bo agiwa mo lelokong lengwe le lengwe jaaka motlamedi fa pele ga Modimo. Kereke ya gago e ka nna le botlamedi bo fe, fa leloko lengwe le lengwe le ne le le mofuta o o leng one wa motlamedi?
 - c) Ikemisetsa ya kereke e bopa botlamedi jwa setlhopha. Ke gore, go arabela thomo ya ga Keresete mo kerekeng ya gagwe (Mathaio 28:19,20)
 - d) Kereke e na le maikarabelo go ruta mongwe le mongwe go nna motlamedi.
 - 1) Mongwe le mongwe le tiriso ya madi. Seo se tshwailwe kwa tshimologong mo lephateng le, "O dirisa madi a gago jang jaaka Mokeresete?" Kereke e ka dira leano go ruta Serutwa se.

KARATA YA BOINEELO YA BOTLAMEDI

"Yo o jalang go le go nnye, le gona o tla roba go le go nnye; mme yo o jalang go le gontsi le gona o tla roba go le gontsi.

(2 Bakorinthe 9:6)

Pegelo ya Botlamedi jwa me go Modimo, ke itumelela go tshwaya () nngwe kgotsa bobedi jwa tse di latelang:

- () Ke ineela mo Modimong go nna motlamedi yo o boikanyego wa botshelo jwa me le dithoto tsa me.
- () Jaanong ke ikgolaganya le Modimo go aba bolesome. (Malaki 3:10)

Tshaeno _____

- 2) Mong le go aba ga gagwe. Kereke e na le maikarabelo a go ruta le go rotloetsa leloko lengwe le lengwe go ineela mo go abeleng Keresete. (Baroma 12:1)

(Leba sekao, "Christian's Tithe"); mo tsebeng 7. Se se ka thusa kereke le mong go tshegetsa lenaneo la karolo ya bolesome ya gagwe.

e) Botlamedi jwa setlhopha bo na le thulaganyo tse pedi.

1) Kereke e na le boruti go tswela kwantle (ka mokgatlo le phuthego) kwa lefatsheng le le latlhegileng.

2) Kereke e na le boruti jwa selegae ka tekanyetso e e akanyedi tsweng. Tekanyetso e tshwanetse go ruta kereke ka ga boruti jwa yone. (Boruti, Sekolo sa Sontaga, Mokgatlo wa basadi, basha. ii) Go na le kgaolo mo bukeng e ya lenane ya go akanyetsa le go aga tekanyetso ya kereke.

2. Kereke ya gago e ka kaelwa jang mo boruting jwa botlamedi jwa yone? Dikaelo go boruti jwa botlamedi ke:

a) Keresete ke Morena nne Modumedi ke motlamedi. (Baroma 10:9; Mattheo 25:21)

b) Molaetsa wa Beibele go Mokeresete le pono ya gagwe mo dithotong o emela diithokego tsa semowa. Botlamedi bo tshwanetse go nna lenanego ngwaga otlhe.

c) Neelo ya bokeresete e supa boineelo jwa bokeresete. Yo o ratang thata o neela thata go ya kafa dithateng tsa gagwe; yo o rata go le go nnye o neela go le gonnye.

d) Kereke ke motlamedi wa dineo tshotlhe.

e) Baeteledipele ba kereke ba tshwanetse go nna batlamedi ba boineelo. (Timoteo 3:1-12)*

3. Kereke ya gago e ka rulaganyetsa boruti jwa botlamedi jwa yone jang?

a) Boeteledipele jwa boruti ke jone pele jwa botlhokwa. Ka gale lenanego la go aba la kereke le ka kgonega gongwe le se kgonege kantlha ya boeteledipele jwa moruti le dikao. "*Fa go sena pono ya moporofeti batho ba itaola fela.*" (Diane 29:18). Moruti o tshwanetse go nna le pono go goga batho ba gagwe go abela Morena ka kereke.

* Lomagantswe mo "The Church and Its Ministry of Stewardship," p. 47.

b) Kereke gape e batla boeteledipele mo lenanegong la yone la go aba ka go tlhophha komiti ya botlamedi ya kereke.

1) Komiti e ga se ya matlotlo. Ke go tswetsa go aba fa e rulaganya mananego a go ruta botlamedi mo go mongwe le malapa.

2) Modulasetilo wa botlamedi:

__ O tshwanetse go nna motlamedi wa boikanyego le moeteledipele yo o mafolofolo, a rata go dira mmogo le moruti.

Modulasetilo o na le ditiro tse di latelang:

__ go bona gore mananeo a botlamedi a a amogetsweng ke kereke a a diragadiwa

__ go dira le moruti mo tswetsong ya botlamedi

__ e tla nna leloko la komiti ya kereke go aba ditiro tsa botlamedi

__ o tla tshwara marapo mo dikopanong tsa komiti ya botlamedi

__ o tla batla go ithuta go feta ka botlamedi le ditsela tsa go bo ruta le go bo tswetsa

__ o tla dira ngwaga otlhe go tshegetsa dithuto tsa botlamedi mo kerekeng *

c) Fa phuthego ya gago e latela mogopolo wa go tlhophha komiti ya botlamedi, tsela e tla bulwa go lemoga, ka dithulaganyo tsa yone, dithokego tsa boruti tsa kereke. Sekao, go abelana efangeli le ba bangwe (borumiwa) boruti jwa kereke le go tlamela dithoto tsa kereke ke dithokego tsa boruti. Komiti ya thulaganyo ya tekanyetso e tla kgona go rulaganya boruti boo ka thulanganyo ya tlhokego mo tirong ya yone ya go rulaganya tekanyetso ya kereke. (Tiro ya komiti ya thulaganyo ya tekanyetso e rulagantswe mo kgaolong ya E ya buka e ya lenanego.)

4. A kereke ya gago e rulaganya le go tswetsa ditiro tsa botlamedi jwa kgwedi? (tsa go aba)

a) Komiti ya botlamedi le moruti ba tshwanetse go kopana ka kgwedi ya Sedimonthole, ngwaga mongwe le mongwe, go rulaganyetsa ditiro tsa botlamedi jwa ngwaga o o latelang.

1) Tiro nngwe le nngwe e nne le lobaka.

2) Lobaka longwe le longwe lo nne le boikaelelo. (Sekao: maloko a le 25 a amogela kabo ya bolesome jaaka sesupo sa go gola mo go abeng.)

* Lomagantswe mo "The Church and Its Stewardship," p. 51.

b) Rulaganya ditiro le mananego jaaka ditsela tsa go fitlhelela maikaelelo a go aba.

c) Bokao jwa mafoko a a dirisiwang mo thulaganyong ya botlamedi.

1) Boruti jwa botlamedi - Tiriso ya ditiro tsotlhe le mananego go gwetlha leloko lengwe le lengwe la kereke go nna motlame-di yo o boikanyego wa ga Jesu Keresete.

2) Ditiro tsa go aba - Tiragalo e le nngwe ya go ruta motho maikaelelo a go aba. Dikakanyo dingwe ke:

- Letsatsi la Moabi wa lesome
- Letsatsi la kokoano
- Ruta phuthego ka ga kokoano
- Letsatsi la tshwetso la lelapa. Joshua 24:15
- Letsatsi la go amogela tekanyetso

3) Botlamedi ka ditiragalo tse di tsweleng ditiro tse di dirwang nako tsotlhe - ka ngwaga. Dikakanyo dingwe ke tse:

- Diomfolopo tsa dikabelo
- Go ruta go aba ga Sekeresete
- Go bala le go banka madi
- Go aba ka sekolo sa Sontaga
- Bosupi jwa kabo ya bolesome
- Go katisa maloko a masha
- Go tshwara dibuka le go begela kereke

4) Manaego a botlamedi - kgatelelo e kgolo go dirisa malatsi a a mmalwa le ditiro tse dintsi sekao:

- Dithuto tsa Beibele
- Go rulaganya tekanyetso
- Go ruta phuthego ka tekanyetso ya ngwaga o o latelang
- Botlhabanedi jwa botlamedi

5. Ka fa kereke e ka tlamelang moruti wa boruti jwa yone:

a) Jesu o rile, *"Le fa e le kgwatlha ya leeto, le fa e le dikobo tse pedi, le fa e le diilhako, le fa e le tsamma; go nne modiri o tshwanetse go newa dijo."* (Matheo 10-:10.) Morena O dirisitse setshwantsho se balemi ba se itseng thata. Bao ba dirang mo masimong ba fiwa dijo tsa tiro ya bone. Thuto ya setshwantsho se e bonolo. Batlhanka ba Morena jaaka baruti mo dikerekeng ba tshwanetse go tlamelwa fa ba ruta mo leineng la ga Keresete.

b) Maoposetolo Paulo o kwaletse phuthego ya Korinthe, a ba naya taolo ya Morena: *"A ga lo itse gore bone ba ba direlang kwa*

tempeleng, e bile ba ja tsa tempele; le ba ba direlang fa aletareng ba na le kabelo mo go tsa aletara. Le Morena O laetse jalo gore ba ba rerang Efangele ba tshale ka Efangele." (1 Bakorinthe 9:13,14.) Baruti ba biditswe go nna batlhanka ba Morena le baruti ba efangele fa ba dira mo kerekeng.

- c) Diphuthego di tshwanetse go tlotla taolo ya Morena, go tlame la baruti ba tsone. Ba golole diatla tsa bone mo ditirong tse dingwe gore ba tle ba rute le go goga dikereke go gola le go gapela ba ba latlhegileng go Keresete. (1 Timotheo 5:1,18.)
- d) Jaaka Mokeresete le tokololo ya Kereke ya Baptist, a o tla eletsa go amogela gotswa go mothapi wa gago seo moruti wa gago a se amogelang ke kgwedi mo kerekeng, jaaka motlhanka wa Morena le moruti wa Efangele? (Bona Matheo 7:12.)

D. A KEREKE YA GAGO E NA LE BORUTI JWA BOKERESETE GO BA BANGWE? (GO FITLHELELA KA EFANGELE)

1. Jesu Keresete O ineetse ka lorato go swela baleofi. (Baroma 3:8.)
O neetse tsalo e ntsha le bophelo jo bosakhutleng go botlhe ba ba mo amogelang (Johane 3:5,16.) O agile phuthego ya gagwe gonne ke Keresete Morwa wa Modimo O O phelang. (Matheo 15:1,18.) Kantlha ya boammaruri jo, kereke e biditswe go ruta ba bangwe ka phenyo, go kolobetsa le go ruta. (Matheo 28:19,20.)
2. Kereke fa o leng tokololo gone, e simolotse ka gonne mongwe o ne a rometswe mo morafeng wa gaeno go rera efangele (1 Bakorinthe 4:1; 2 Bakorinthe 5:18.)
3. A Kereke ya gago e romela mongwe (Moruti kgotsa mogogi) go abelana efangele le merafe a mengwe? Kereke e e senang pono e tla nyelela. (Diane 29:18.)
4. Go na le ditsela tsa ditiro tseo kereke e ka amogelang pono go ruta efangele le ba bangwe.
 - a) Tlamela moruti kgotsa mogogi yo o yang go ruta le go rera.
Kereke e tshwanetse go duelela sepalamo sa gagwe, kgotsa fa a tsamaya ka baesekele o batla dithaere tse di siameng.
 - b) Sontaga se tshwanetse go dirisetswa go ruta phuthego ka ditiro tsa kopano. (Sekolo sa Sontaga, kopano ya basadi, le boruti jwa basha.)
 - c) Nna le letsatsi la kokoano. E ke nako ya go ruta phuthego mai-kaelelo a kopano sekao; kgatelelo ya ntlo ya moruti. Go bua ka ga go akeretsa boruti jwa kopano mo tekanyetsong ya kereke.

- d) Dikereke tsa Baptist di dira mmogo ka kokoano di ka abelana efangele mo Mafatsheng a mangwe. (Botswana ke sekao.)

E. A KEREKE YA GAGO E NA LE TEKANYETSO?

- 1) Tekanyetso ke lenanego le le rulagantsweng sentle, go dirisa bolesome le dikabelo tsa Modimo, dintshiwa ke ditlolololo tsa kereke. Kereke ke motlamedi wa karolo ya lesome le dikabelo. Kereke e e in-eetseng mo botlameding jwa efangele (1 Bakorinthe 9:16,17; Bakolose 1:25), e tla rulaganya sentle, go simolola ka boruti jwa moruti le go ya lefatsheng lotlhe. (Ditiro 1:8.)
- 2) Tekanyetso e thusa kereke Jang?
 - a) Tekanyetso e thusa kereke go itse se se botlhokwa.
 - b) Tekanyetso e baya phitlhelelo ya kabelo ya kereke.
 - c) Tekanyetso e thusa kereke go itse bokgoni jwa yone.
 - d) Tekanyetso e thusa kereke go dirisa karolo ya lesome le dikabe-lo ka botlhale.
 - e) Tekanyetso e ruta rramatlotlo gore karolo ya lesome le dikabe-lo di ka dirisiwa jang go duela melato le boruti.
3. Komiti ya Thulaganyo ya Tekanyetso.
 - a) Komiti e e seka seka go aba ga kereke nne e senke go gwetlha kereke ka manenego a magolwane a tiro.
 - b) Komiti e e tshwanetse go nna le maloko a le matlhano, a a emet seng mekgatlho yotlhe ya kereke. Moruti o tshwanetse go kopana le komiti go fa kaelo fa go tlhokega.
 - c) Komiti e tla simolola tiro ya yone dibeke di ka nna nne botoka dibeke tse thatoro, pele Sontaga e tekanyetso e neelwang.
4. Dikgato tsa go siamisa tekanyetso ya kereke. (tiro ya komiti)
 - a) bonang tshobokanyo ya madi a a amogetsweng ke kereke ngwaga o o fetileng.
 - b) Tlhomamisang kgonego ya go aba ya phuthego. Seo se ka dirwa ka go dirisa karata ya maitlamo a tekanyetso. Morago ga go sena go tlhalosiwa ikaelelo le tiriso ya yone.
 - c) Dirisang pampiri ya thulaganyetso ya tekanyetso. Se se tla thusa go lemoga gore kereke e dirisa madi a yone jang le gore ditlhoke-go tsa yone ke eng.
 - d) Rulaganyang tekanyetso ka temoga ya ditlhokego tse lo di le-mogileng. (Bonang sekao tekanyetso ya kereke ya rona.)
 - e) Fa go kgonega, nayang basha botlhe le bagolo khopi ya teka-

- nyetso e e tsitsintsweng.
f) Tlhagisa tekanyetso mo phuthegong.

SEKAO-LETLHARE LA THULAGANYETSO YA TEKANYETSO

1. Ithute seo kereke e se dirang ka ditshelete.
Palo ya maloko a a abetseng kereke _____.
Palo ya maloko a a sa abeng _____.
Palo ya maloko a a abileng karolo ya lesome kgotsa go feta _____.
Bokana jwa tshobokanyo ya lotseno e e abilweng ke baabi ba karolo ya lesome _____.
Phesente ya maloko otlhe a a emetsweng ke baabi ba karolo ya lesome _____.
Bogare jwa dikabelo tsa bolesome _____.
Bogare jwa dikabelo tse dingwe _____.
Palo ya maloko ao a sa ntshang sepe ngwaga eo _____.
Karabo e tla supa seo kereke e se direlang Morena le Puso ya Gagwe.
2. Komiti ya tekanyetso e tshwanetse go lekanyetisa bokgoni jwa ditshelete - tshobokanyo ya dikabelo tsotlhe e ne e tla nna bokae fa leloko lengwe le lengwe le ne le aba karolo ya lesome.
3. Ka go itse tekanyetso tse di kgonegang, komiti ya tekanyetso e tshwanetse go atlanegisa tekanyetso e e tla gwetlhang phuthego. E o e tla tlotlang Morena le go gwetlha leloko lengwe le lengwe la kereke.

SEKAO: LETLHARE LA TIRO LA THULAGANYO YA TEKANYETSO

Ngwaga e e fetileng

Ntlha ya tekanyetso

Ngwaga e e tlang

A. Borumiwa

1. Ntlo
2. Kopanelo
3. Kokoano

Gotlhe

Gotlhe

B. Boruti

1. Tuelo ya Moruti
Maeto
Tholo tiro/Insorensense
2. Dikwalo tsa go ruta
3. Tse Dingwe

Gotlhe

Gotlhe

C. Tlamelo

1. Motlakase
2. Metsi
3. Ditshiamiso
4. Tse Dingwe

Gotlhe

Gotlhe

D. Go thusa Ba Bangwe

Tshobokanyo
Tekanyetso

Tshobokanyo
Tekanyetso

**SEKAO: TEKANYETSO YA KEREKE YA RONA
NGWAGA_____**

	KGWEDI	NGWAGA
A. Borumiwa		
1.Ntlo		
2.Kopanelo		
3.Kokoano		
4.Tse Dingwe		
5.Gotlhe		
B. Boruti		
1.Tuelo ya Moruti		
.Maeto		
.Tholo tiro/Insorensense		
2.Diwalo tsa go ruta		
3.Tse Dingwe		
.Gotlhe		
C. Tlamelo		
1.Motlakase		
2.Metsi		
3.Ditshiamiso		
4.Tse Dingwe		
.Gotlhe		
D. Go thusa Ba Bangwe		
Tekanyetso ya Kereke		
.Gotlhe		

KARATA YA SEELO SA TEKANYETSO

Jaaka motlamedi wa Mokeresete le tokololo ya kereke ya Morena, ke fa seelo sa tlamelo ya me ya madi mo boruting jwa kereke e mo ngwageng wa 19_____

**Ke Moabi wa karolo ya lesome ke balelela
karolo ya me ya kgwedi go nna R _____**

Ga ke moabi wa karolo ya lesome mme ke tla aba kgwedi R _____

Tshaeno _____

F. A KEREKE YA GAGO E TSHEGETSA DIPEGELU TSE DI SIAMENG TSA DIKAROLO TSA BOLESOME LE DIKABELO TSE DI AMOGELWANG?

Kereke e tshwanetse go nna le thulaganyo e e siameng, ya go amogela le go dirisa dikarolo tsa bolesome le dikabelo, tseo di abiwang ke maloko as yone. Kereke e e dirang se ke motlamedi yo o boikanyego. Dikereke tse dintsi di dirisa botlamedi jo bo bokoa, ka go nne di palelwa ke go dirisa mekgwa e e siameng mo go amogeleng le go diriseng dikarolo tsa lesome le dikabelo. Ditsitsinyo tse di latelang di ka thusa kereke go nna motlamedi yo o boikanyo.

1. Go amogela karolo tsa bo lesome kgotsa dikabelo mo sekolong sa Sontaga kgotsa ka ura ya kobamelo e nne ntsha nngwe ya kobamelo.
2. Komiti ya go bala - Komiti e e thusa rramatlotlo go bala dikarolo tsa bolesome le dikabelo. Fa komiti e na le maloko a le mane, go tla nna ba le babedi Sontaga sengwe le sengwe go bala madi. (Bona sekao sa Pegelo ya go Bala.)
3. Rramatlotlo.
 - a) Kereke e tlhokomele go tlhopha motho yo o siameng.
 - b) Ene e nne motlamidi wa boikanyo pele ga Modimo le baabi ba lesome.
 - c) Mo tlaleletsong ya Ramatlotlo, kereke e tshwanetse go tlhopha ba le babedi ba ba saenang ditsheke le ene. Maitemogelo a supile gore ditsheke di ka saenwa ke bangwe ba ba bedi mo bathong ba bararo.
 - d) Ramatlotlo o tshwanetse go dirisa madi fela fa a laetswe ke kereke.
 - e) Fa go sena madi a a lekanang go duela melato, Ramatlotlo o tshwanetse go bega se mo kerekeng ka tirelo e e latelang ya kereke.
 - f) Ramatlotlo o tshwanetse go tlotla ditshwetso tsa kereke mo go dueleng melato. Ga a kake a lesiwa go sala maikhutlo a gagwe morago.
4. Kereke e tshwanetse go batla thuno ya ngwaga ya dipegelo tsa Ramatlotlo. Se ke tsamaiso e e siameng ya madi mme e tla naya kereke boikanyo jwa gore matlole a tshegeditswe sentle.
5. Kereke e tshwanetse go fa Ramatlotlo buka ya madi. Tshegetso e siameng ya dibuka e netefatsa pegelo e e siameng.

- a) Pegelo ya kgwedi e tshwanetse go newa phuthego ke Rramatlotlo.
- b) Pegelo ya ngwaga e tshwanetso go newa phuthego ke Rramatlotlo pegelo ya kgwedi e thusa Rramatlotlo go baakanya pegelo ya ngwaga.
- c) Go bega go rotloetsa go neela ga boikanyego.

SEKAO: PEGELO YA GO BALA

Pegelo ya Kgwele ya Dikabelo tse di Abilweng

Letlha Kopano Bokana Tshaeno ya Babadi ba Babedi

TSHOBOKANYO E E ABILWENG R _____

SEKAO: PEGELO YA KGWEDI YA MADI A KEREKE

Tshalelo ya bofelo jwa kgwedi e e fetileng R _____

Madi a a amogetsweng:

Dikabelo Tsotlhe R _____

Karolo tsa Lesome R _____

Tse Dingwe R _____

Madi otlhe a a ntshitsweng R _____ R _____

Madi a a duetsweng: R _____

Borumiwa 1.Ntlo R _____

2.Bokopano R _____

3.Kokoano R _____

Boruti 1.Tuelo ya Moruti R _____

2.Maeto R _____

3.Tholo Tiro/Insorensense R _____

Tlamele 1.Dipone R _____

2.Metsi R _____

3.Ditshiamiso R _____

Go Thusa Babangwe R _____

Tuelo Tsotlhe R _____ R _____

Madi a a setseng kwa Bankeng R _____

DIKAI TSA REKOTO YA RRAMATLOTLO

MADI A AMOGETSWENG

Kgwedi _____ Ngwaga _____ Tsebe _____

Letlha Kopano Madi a teng Madi ka Tsheke

Madi otlhe a amogetsweng

R _____

MADI A A DUETSWENG

Kgwedi _____ Ngwaga _____ Tsebe _____

Letlha Akhaonte Nommore ya Tsheke Madi a teng

Gotlhe ka Tsheke R _____

Gotlhe Madi a teng R _____

Gotlhe Mmogo R _____

**G. A KEREKE YA GAGO E ABELA MANAANE A A RILENG
KGOTSA BORUTI?**

1. Bala gape ntlha ya ntlha mo ditsebeng 8 le 9. Tekanyetso ya kereke e thusa kereke jang? Dikereke tse di latelang dikakanyo tsa ngwaga le ngwaga di tla nna dikereke tse di thata tse di abang.
2. Go na le manaane a a rileng a boruti mo koketsong ya boruti mo teka nyetsong.
 - a) Sekao, lenanego la go aga, fa e kane e le ntlo ya kobamelo, phapo si ya Sekolo sa Sontaga, tlhomo ya motlakase kgotsa ntlo ya moruti, ke tlhokego ya botlhokwa.
 - b) Go na le ditlhokego tse dingwe tseo kereke e ka swetsang gore di botlhokwa.
3. Mothalo wa kaelo wa manaane a a botlhokwa wa go aba.
 - a) Kereke e e baakanyang le go latela tekanyo e e siameng e tla nna le dikabelo tse dipotlana tse di rileng mo ngwageng.
 - b) Manaane a a rileng a tshwanetse go rulaganngwa sentle mme a neelwe phuthego.
 - c) Lenaane le le lengwe gongwe a mabedi a botlhokwa mo ngwageng a tla gwetlha batho go aba ka fa godimo ga kabo ya tlwaelo ya bolesome le dikabelo.
 - d) Dipitso tse dintsi tsa dikabelo tse di rileng di tla koafatsa go neela go go tletseng ga boruti jwa kereke.

Ashcroft, Morris	<i>Giving Through My Church</i> , The S.B.C. Stewardship Commission, no date.
Burks, Edgar and Green, Urban	<i>Christian Stewardship</i> , Baptist Press, (Nigeria) Ltd., Ibadan, 1968.
Cosgrove, Francis M. Jr.	<i>Essentials of Discipleship</i> , Navpress, Colorado Springs, Colorado, 1980.
Hendricks, William L., editor	<i>Resource Unlimited</i> , The Stewardship Commission of S.B.C., Nashville, 1972
MacArthur, John F. Jr.	<i>Giving: God's Way</i> , Tyndale House Publ., Inc, Wheaton, Ill., fifth printing, 1982.
Means, Frank K.	<i>Give Ye</i> , Broadman Press, Nashville, 1944.
Polk, Robert F., editor	<i>The Church and Its Ministry of Stewardship</i> , Church Stewardship Dept., B.G.C. of Texas, Dallas, no date.
Shedd, Charlie W.	<i>How to Develop a Tithing Church</i> , Abingdon Press, Nashville, 1961.
Saunders, Davis	<i>A Christian Looks at His Stewardship</i> , Baptist Publications House, Nairobi, 1968.
Ussery, Annie Wright	<i>Christian Sharing of Possessions</i> , Convention Press, Nashville, 1961.
Unpublished Papers:	<i>A Manual of Stewardship Development for Churches</i> , no date.


Roberson, William T.

***Church Stewardship Commitment
Program*, Church Growth Department,
Manila, Phillipines, no date.**

***Stewardship Handbook*, prepared by
the Kenya Baptist Convention, no date.**

BUKA YA TIRO

**BUKA YA LEANO YA GO
ABA
GA MOKERESETE**



R. RUMMAGE

BUKA YA LEANO YA GO ABA

GA MOKERESETE

BUKA YA TIRO

MOKWADI KE: R. RUMMAGE

MOFETOLEDI KE: B. LETILE

Published by:

Baptist Publications and Language Centre

P.O. Box 1036, Zeerust 2865, S.A.

BUKA YA LEANO YA GO ABA GA MOKERESETE

LENANE LA DITENG

- A. BEIBELE E GO RUTA ENG KA GO ABA GA MOKERESETE?** 4
- B. A O MOTLAMEDI YO O BOIKANYEGO MO GOABENG GA SEKERESETE?** 5
1. O tlamegile go le kae mo goabeng ga Sekeresete?
 2. O dira jang jaaka Mokeresete?
 3. O dirisa madi a gago jang jaaka Mokeresete?
 4. O aba jang jaaka Mokeresete? (Kgwetlho ya go nna mokgethi.)
 5. O ka aba jang jaaka Mokeresete?
- C. A KEREKE YA GAGO E DIRA JAAKA MOTLAMEDI YO O BOIKANYO MO KAROLONG YA LESOME LE DINEO.** 10
1. Botlamedi jwa kereke ke eng?
 2. Kereke ya gago e tshwanetse go kaelwa jang ka boruti jwa botlamedi.
 3. Kereke ya gago e ka rulaganya jang boruti jwa botlamedi jwa yone.
 4. A kereke ya gago e loga leano le go tsweletsa botlhaga jwa kgwedi jwa botlamedi?
 5. Kereke e ka tlamela jang ka boruti jwa baruti ba yone.
- D. A KEREKE YA GAGO E NA LE BORUTI JWA SEKERESETE GO BA BANGWE (GO FITLHELELA KWANTLE KA EFANGELI).** 14
- E. A KEREKE YA GAGO E NA LE TEKANYETSO?** 15
- F. A KEREKE YA GAGO E TSHEGETSA LENANE LE LE SIAMENG LA KAROLO YA LESOME LE DINEO TSE DI AMOGELWANG.** 19
- G. A KEREKE YA GAGO E ABELA MANANE A BOTLHOKWA A BORUTI.** 23

BUKA YA LENANEO YA GO ABA GA MOKERESETE

Buka e ya lenanego e newa go dirisiwa bogolo mo dikerekeng tsa Baptist, mme fa e dirisiwa mo dikerekeng tse dingwe, A Modimo o bakwe.

Ikemisetso ya buka e, ya lenanego ke go ruta ditsela tsa Beibele tsa go aba ga Mokeresete. Mo go akaretsang go ineela, karolo ya lesome le dikabelo. Fa dithuto tsa Beibele tsa go aba ga Mokeresete di tlotliwa, Bakeresete ba tla gola ka fa tshwanong ya ga Keresete mme dikereke di tla arabela Borongwa jo bogolo jwa Morena Jesu Keresete (Matheo 28:19,29) ke tumelo e kgolo ya Mokwadi gore kgalaletso ya Modimo e tla bonwa fa Bakeresete ba obamela lentswe la Gagwe, mme ba gola mo dikerekeng tse di tla kgonang go itlamela, go ipusa, diphuthego tse di ikanamisang tse, di tla thusa go aga botsalano jo bogolo le kokoano e kgolo.

Buka e ya lenanego ke boitlwaetso jwa dikakanyo go tswa mo metsweding e e mmalwa go gwetlha le go arabela ditlhokego tsa dikereke tsa Baptist.

A. BEIBELE E GO RUTA ENG KA GA GO ABA GA MOKERESETE?

1. Modimo ke Motlhodi le Mong wa dilo tsotlhe. (go akaretsa le motho) Genesisi 1:1; Pesalema 21:1; Hakai 2:8; 1 Bakorinthe 6:19-20.
2. Sengwe le sengwe se tswa Modimong. Jobe 1:17
3. Kabelo ya ntlha ya Mokeresete e tshwanetse go nna boene. Baroma 12:1, 2 Bakorinthe 3:5
4. Mokeresete mongwe le mongwe a arabe Modimo ka ga bophelo jwa gagwe. Luka 16:20; Baroma 1:12; 1 Bakorinthe 4:2
5. Go aba ga boikanyego ga Mokeresete go tla duelwa ke Modimo. Diane 3:9,10; Malaki 3:10; Matheo 25:21; 2 Bakorinthe 9:6
6. Tshegofatso ya Modimo e rotloetsa Mokeresete go dira thata go feta ka fa molao o batlang. Matheo 5:47-48; 23:23; Baroma 5:20,21; 6:13; 1 Bakorinthe 15:9,10; 2 Bakorinthe 8:7-9
7. Mokeresete o abela Modimo jaaka karolo ya tumelo, lorato le kobamelo. Malaki 3:10; Luka 6:38; 2 Bakorinthe 8:1-4; 9:7; 1 Bakorinthe 16:2
8. Karolo ya lesome ke leano la Modimo go Bakeresete. Genesisi 14:18-29; Lefitiko 17:30; Malaki 3:8-12; Matheo 23:23; Luke 11:42; Baheberu 7:4-9

9. Kantlha ya lorato la Modimo, Bakeresete ba pateletsega go abakarolo ya lesome le dikabelo. Johane 1:15; Baroma 13:10; 2 Bakorinthe 5:14,15.

B. A O MOTLAMEDI YO O BOIKANYEGO MO GO ABENG GA SEKERESETE?

1. O tlamega go le kae mo go abeng ga Sekeresete?

- a) Modimo O go bona jaaka Motlamedi. Ke Mong, mme se o nang le sone, a ke pholo, botlhale, madi kgotsa dithuo o dia bone kwa Modimong. Bakorinthe 4:2,7; Baroma 11:35,36
- b) Mokeresete yo o amogelang tuelo ya gagwe (Madi kgotsa di kungo) ka tshepo mo Modimong o tla ntsha karolo ya lesome le dikabelo mo ntlopolokelong ya Modimo e e leng kereke. (Malaki 3:10) Tse di latelang di tla supa boammaruri:

**TLISANG MADI A MODIMO
GO DITIRO TSA MODIMO
MO TLUNG YA MODIMO
KA LE TSATSI LA MODIMO**

- c) Botlamedi jwa go aba ke letshwao la boineelo go Keresete. Se se raya gore Motlamedi o dumela Modimo gore ke mang le moabi wa dilo tsotlhe. (Jakoba 1:17,18)

2. O dira jang jaaka Mokeresete?

- a) Wena jaaka Mokeresete o na le botsalano jaaka motlamedi fa pele ga Modimo. Jaaka moruti, moromiwa, rragwebo, molemi, modiri mo feketiring, mosadi wa lelapa kgotsa moithuti, a o dira ka tlotlo mo Modimong? Leba Bakolosa 3:17.
- b) Tiro e rutwa thata mo Melaong E E Lesome. Taelo ya go dira e botlhokwa fela jaaka taelo ya go ikhutsa. (Esodo 20:8,9)
- c) Jaaka Mokeresete boleng jwa gago jwa tiro ke go nna sesupo jaaka motlamedi wa Modimo. Faa tlhaloso ya boammaruri mo go sengwe le sengwe tiro ya gago e go batlang go se dira. (Bakolosa 3:23,24)

3. O dirisa madi a gago jang jaaka Mokeresete?

- a) Beibele ya re Modimo O beile dilo tsotlhe ka fa tlase ga motho jaaka motlamedi wa tlholego. (Gensisi 1:23-30) Sebe se fetotse motho go nna motlamedi go nna lekgoba la dithoto.
- b) Jaaka Mokeresete, Modimo o go neile boikarabelo jwa go nna motlamedi. (Gensisi 1:26; 2 Bakorinthe 5:17)

1. O tshwanetse go tshepega mo tirisong ya madi a gago. Luka

12:15; 16:13.

2. O tshwanetse go nna botlhale mo tirisong ya gago ya madi.
Luka 12:42-48.

3. O tshwanetse go fa boikarabelo kwa Modimong ka tiriso ya gago ya dithoto. Luka 16:12; Matheo 25:4-30. O tshwanetse go tlame-
la ditlhokego tsa lelapa la gago. (Timotheo 5:8) O tshwanetse go
tlhokomela ba ba itlhobogileng le ba ba seng sego. Lefitiki
19:9,10; 23:11,22; Matheo 5:40; Luka 10:30-37; 16:19-31.

c) Jaaka Mokeresete, a o fetogile lekgoba la madi le bogagapa jwa go
nna le dithoto? Tsela ya go tlogela mathata a, ke efe?

1) Ipolele gore mathata a gago ke sebe (Luka 12:15)

2) Tlhophisa se e leng sa ntlha jaaka Mokeresete. (Matheo 6:33)

3) Dira lenaneo la melato ya gago.

4) Dira leano go duela melato ya gago.

5) Swetsa ka go oketsa dineo tsa gago tsa kereke fa o fetsa melato
ya gago.

6) Itsholofetse le b a lelapa la gago gore ga o ne o oketsa melato,
morago ga go fetsa melato ya gago.

4. O aba jang jaaka Mokeresete?

Jesu o bua thata ka ga go aba madi. Jesu o boditse, "*Fa lo ne lo sa ika-
nyege mo go sa boeng, ke mang yo o tla lo nayang se e leng sa lona?*"
(Luka 16:12) Bakeresete ba le bantsi ba palelwa ke go bona botsala-
no magareng ga botlamedi jwa madi le botlamedi jwa Efangeli. A go
na le botsalano magareng a go tsietsa Modimo ka karolo tsa lesome
le dikabelo le go rera kgotsa go ruta lentswe la Modimo ka letsatsi la
Morena?

5. O ka aba jang jaaka Mokeresete?

Tse di latelang di amantswe gotswa go, "*How to Know your Tithe*", ka
Moruti Urban Green. Moruti yo eneng e le wa Baptist kwa Nigeria:

a) Aba karolo ya boitumelo ya lesome. O seka wa leta gofitlha o
kopiwa go aba. "*Go nne Modimo O rata yo o nayang ka boitumelo*"
(2 Bakorinthe 9:7). O seka wa boifa gore o tla aba thata. Yo o le-
kanyetsang karolo ya gagwe lesome mo motheong wa, "Nka aba
go le gonnye go le go kae?" O tla senya mowa otlhe wa bolesome
(Lekgetho). Re itse ka maitemogelo gore go a itumedisa go amoge-
la, mme go aba go itumedisa mo go golo. (Ditiro 20:35)

b) Aba karolo ya bolesome (lekgetho) ka botlalo. O seka wa re o
maobi wa lesome fa o sa abe karolo ya bolesome (lekgetho) ya madi

a o a amogelang otlhe. Aba lesome mo mading a o a bonang, mo thekising ya dilwana tse o di rekisitseng le a tiro e o e dirileng. Aba lesome la se o se boneng mo tshimong ya gago, ditlhareng, dinkung, dikgomong, dikokong j.j. (Lefitiko 27:30,32) Aba lesome mo mading a tuelo a gago otlhe pele ga o dira ditloso.

- c) **Aba bolesome (lekgetho) ka fa tshiamong** -- santlha, ineele mo go keresete (2Bakorinthe 8:5) Aba bolesome (lekgetho) beke le beke. *"Fa e le dikatso tse di ntshediwang baitshepi, le lona lo dire jaaka ke laetse diphuthogo tsa kwa Galatia. A ka gale ka letsatsi la ntlha la tshipi mongwe le mongwe wa lona a beele sengwe fa thoko, a kgobokanye ka fa a tlhoganolofaditsweng ka teng, e se ka ya re gongwe fa ke tla ka fitlhela e le gona go phuthwang."* (1 Bakorinthe 16:1,2) Aba bolesome (lekgetho) jwa madi otlhe a tuelo ya gago ka tlhamalalo mo kerekeng ya gago ya selegae. (Exodo 23:19) Dimpho tsa maikaelelo a a siameng, dikopano, maloko a losika jj., di seka tsa balwa jaaka karolo ya lesome. Nna moabi wa kagale wa karolo ya lesome mo kerekeng ya gago go fapaana le se mongwe a se dirang. Fa o eletsa go abela maikaelelo a a molemo, a e nne koketso go karolo ya gago ya lesome.
- d) **Aba karolo ya boammaruri ya lesome.** Karolo ya lesome ke ya Morena, le fa o ile kerekeng kgotsa o sa ya ka letsatsi le le beilweng. Fa o sa ya kerekeng ya gago ka Sontaga, aba karolo ya lesome Sontaga se se latelang. Fa o fudugela kwa toropong e nngwe, ka bonako tsena kereke ya Baptist koo mme o simolole ka go aba karolo ya lesome.
- e) **Mongwe le mongwe a ka tshwantsha karolo ya gagwe ya lesome.** Ba ba mo dituelong, kgotsa tshwaisong ka motlhofo ba aba nngwe-someng ya sengwe le sengwe se ba se amogelang. Balemi-rui ba ka tshwantsha nngwe-someng ya kungo e ba e rekisitseng. Karolo ya lesome e siameng mo kungong e e dirisitsweng ke ba lelapa le yone e abiwe. Borrakgwebo le bommakgwebo ba ka aba lotseno lwa bone, ba tlhokometse thata go tlosa ditshenyegelo tsa bone tsa go tsamaisa kgwebo. Baithuti ba ka aba bolesome (lekgetho) jwa madi a ba a amogelang mo ditirong tsa nakwana. Fa o amogela lotseno go tswa metsweding e e fetang bongwe. Aba bolesome (lekgetho) jwa tshobokanyo ya lotseno lotlhe.
- f) **Aba go feta bolesome (lekgetho).** Tsotlhe bolesome (lekgetho) le dikabelo di tshwanetse go abiwa (Malaki 3:8). Kabelo ya lesome e

abiwe. Se se tshwanetse go dirwa kantlha ya ditshegofatso tse dikgolo tseo Modimo A di abileng. Dikabelo di abiwe kantlha ya lorato la rona mo Modimong. Se ke go fa ditshegofatso (Luka 6:38; 2 Bakorinthe 8:7; Ditirafalo 29:9,17,19)

SEKAO: KAROLO YA LESOME YA MOKERESETE LE DIKABELO
BAPTIST CHURCH

Sunday	DEC	NOV	OCT	Sunday	SEP	AUG	JUL	Sunday	JUN	MAY	APR	Sunday	MAR	FEB	JAN
1				1				1				1			
2				2				2				2			
3				3				3				3			
4				4				4				4			
5				5				5				5			
Leina: B. Pule				Leina: B. Pule				Leina: B. Pule				Leina: B. Pule			

TLHOKOMELA: 1. Mo bofelong jwa kgwedi tse tharo karolo eo ya pegelo e ntshiwa mo bu-
keng mme e newa mong.

2. Khopi ya khabono ya pegelo e e ntshitsweng e tlogelwa mo bukeng.

C. A KEREKE YA GAGO E DIRA JAAKA MOTLAMEDI YO O BOIKANYEGO MO DIKAROLONG TSA LESOME TSOTLHE LE DIKABELO?

1. Botlamedi jwa kereke ke eng? Fela jaaka Bakeresete bangwe le bangwe ba batlega go nna batlamedi ba ba molemo, dikeke di batlega go nna batlamedi (1 Bakorinthe 4:2). Botlamedi jwa setlhopha bo raya botlamedi jwa selegae jwa badumedi. Seo se raya eng?
 - a) Kereke e e atisang botlamedi jwa setlhopha e kopane mo moeng. (Baefesia 4:1-7).
 - b) Botlamedi jwa bongwe bo bopa botlamedi jwa setlhopha. Botlamedi jwa kereke bo agiwa mo lelokong lengwe le lengwe jaaka motlamedi fa pele ga Modimo. Kereke ya gago e ka nna le botlamedi bo fe, fa leloko lengwe le lengwe le ne le le mofuta o o leng one wa motlamedi?
 - c) Ikemisetso ya kereke e bopa botlamedi jwa setlhopha. Ke gore, go arabela thomo ya ga Keresete mo kerekeng ya gagwe (Mathaio 28:19,20)
 - d) Kereke e na le maikarabelo go ruta mongwe le mongwe go nna motlamedi.
 - 1) Mongwe le mongwe le tiriso ya madi. Seo se tshwailwe kwa tshimologong mo lephateng le, "O dirisa madi a gago jang jaaka Mokeresete?" Kereke e ka dira leano go ruta Serutwa se.

KARATA YA BOINEELO YA BOTLAMEDI

"Yo o jalang go le go nnye, le gona o tla roba go le go nnye; mme yo o jalang go le gontsi le gona o tla roba go le gontsi.

(2 Bakorinthe 9:6)

Pegelo ya Botlamedi jwa me go Modimo, ke itumelela go tshwaya () nngwe kgotsa bobedi jwa tse di latelang:

- () Ke ineela mo Modimong go nna motlamedi yo o boikanyego wa botshelo jwa me le dithoto tsa me.
- () Jaanong ke ikgolaganya le Modimo go aba bolesome.
(Malaki 3:10)

Tshaeno _____

- 2) Mong le go aba ga gagwe. Kereke e na le maikarabelo a go ruta le go rotloetsa leloko lengwe le lengwe go ineela mo go abeleng Keresete. (Baroma 12:1)

(Leba sekao, "Christian's Tithe"); mo tsebeng 7. Se se ka thusa kereke le mong go tshegetsa lenaneo la karolo ya bolesome ya gagwe.

e) Botlamedi jwa setlhophha bo na le thulaganyo tse pedi.

1) Kereke e na le boruti go tswela kwantle (ka mokgatlho le phuthego) kwa lefatsheng le le latlhegileng.

2) Kereke e na le boruti jwa selegae ka tekanyetso e e akanyedi tsweng. Tekanyetso e tshwanetse go ruta kereke ka ga boruti jwa yone. (Boruti, Sekolo sa Sontaga, Mokgatlho wa basadi, basha. ii) Go na le kgaolo mo bukeng e ya lenane ya go akanyetsa le go aga tekanyetso ya kereke.

2. Kereke ya gago e ka kaelwa jang mo boruting jwa botlamedi jwa yone? Dikaelo go boruti jwa botlamedi ke:

a) Keresete ke Morena ~~nne~~ Modumedi ke motlamedi. (Baroma 10:9; Mattheo 25:21)

b) Molaetsa wa Beibele go Mokeresete le pono ya gagwe mo dithotong o emela ditlhokego tsa semowa. Botlamedi bo tshwanetse go nna lenanego ngwaga otlhe.

c) Neelo ya bokeresete e supa boineelo jwa bokeresete. Yo o ratang thata o neela thata go ya kafa dithateng tsa gagwe; yo o rata go le go nnye o neela go le gonnye.

d) Kereke ke motlamedi wa dineo tshotlhe.

e) Baeteledipele ba kereke ba tshwanetse go nna batlamedi ba boineelo. (Timoteo 3:1-12)*

3. Kereke ya gago e ka rulaganyetsa boruti jwa botlamedi jwa yone jang?

a) Boeteledipele jwa boruti ke jone pele jwa botlhokwa. Ka gale lenanego la go aba la kereke le ka kgonega gongwe le se kgonege kantlha ya boeteledipele jwa moruti le dikao. "*Fa go sena pono ya moporofeti batho ba itaola fela.*" (Diane 29:18). Moruti o tshwanetse go nna le pono go goga batho ba gagwe go abela Morena ka kereke.

* Lomagantswe mo "The Church and Its Ministry of Stewardship," p. 47.

b) Kereke gape e batla boeteledipele mo lenanegong la yone la go aba ka go tlhopha komiti ya botlamedi ya kereke.

1) Komiti e ga se ya matlotlo. Ke go tswetsa go aba fa e rulaganya mananego a go ruta botlamedi mo go mongwe le malapa.

2) Modulasetilo wa botlamedi:

— O tshwanetse go nna motlamedi wa boikanyego le moeteledipele yo o mafolofolo, a rata go dira mmogo le moruti.

Modulasetilo o na le ditiro tse di latelang:

— go bona gore mananeo a botlamedi a a amogetsweng ke kereke a a diragadiwa

— go dira le moruti mo tswetsong ya botlamedi

— e tla nna leloko la komiti ya kereke go aba ditiro tsa botlamedi

— o tla tshwara marapo mo dikopanong tsa komiti ya botlamedi

— o tla batla go ithuta go feta ka botlamedi le ditsela tsa go bo ruta le go bo tswetsa

— o tla dira ngwaga otlhe go tshegetsa dithuto tsa botlamedi mo kerekeng *

c) Fa phuthego ya gago e latela mogopolo wa go tlhopha komiti ya botlamedi, tsela e tla bulwa go lemoga, ka dithulaganyo tsa yone, ditlhokego tsa boruti tsa kereke. Sekao, go abelana efangeli le ba bangwe (borumiwa) boruti jwa kereke le go tlamela dithoto tsa kereke ke ditlhokego tsa boruti. Komiti ya thulaganyo ya tekanyetso e tla kgona go rulaganya boruti boo ka thulanganyo ya tlhokego mo tirong ya yone ya go rulaganya tekanyetso ya kereke. (Tiro ya komiti ya thulaganyo ya tekanyetso e rulagantswe mo kgaolong ya E ya buka e ya lenanego.)

4. A kereke ya gago e rulaganya le go tswetsa ditiro tsa botlamedi jwa kgwedi? (tsa go aba)

a) Komiti ya botlamedi le moruti ba tshwanetse go kopana ka kgwedi ya Sedimonthole, ngwaga mongwe le mongwe, go rulaganyetsa ditiro tsa botlamedi jwa ngwaga o o latelang.

1) Tiro nngwe le nngwe e nne le lobaka.

2) Lobaka longwe le longwe lo nne le boikaelelo. (Sekao: maloko a le 25 a amogela kabo ya bolesome jaaka sesupo sa go gola mo go abeng.)

* Lomagantswe mo "The Church and Its Stewardship," p. 51.

b) Rulaganya ditiro le mananego jaaka ditsela tsa go fitlhelela maikaelelo a go aba.

c) Bokao jwa mafoko a a dirisiwang mo thulaganyong ya botlamedi.

1) Boruti jwa botlamedi - Tiriso ya ditiro tsotlhe le mananego go gwetlha leloko lengwe le lengwe la kereke go nna motlamedi yo o boikanyego wa ga Jesu Keresete.

2) Ditiro tsa go aba - Tiragalo e le nngwe ya go ruta motho maikaelelo a go aba. Dikakanyo dingwe ke:

- Letsatsi la Moabi wa lesome
- Letsatsi la kokoano
- Ruta phuthego ka ga kokoano
- Letsatsi la tshwetso la lelapa. Joshua 24:15
- Letsatsi la go amogela tekanyetso

3) Botlamedi ka ditiragalo tse di tswelelang ditiro tse di dirwang nako tsotlhe - ka ngwaga. Dikakanyo dingwe ke tse:

- Diomfolopo tsa dikabelo
- Go ruta go aba ga Sekeresete
- Go bala le go banka madi
- Go aba ka sekolo sa Sontaga
- Bosupi jwa kabo ya bolesome
- Go katisa maloko a masha
- Go tshwara dibuka le go begela kereke

4) Manaego a botlamedi - kgatelelo e kgolo go dirisa malatsi a a mmalwa le ditiro tse dintsi sekao:

- Dithuto tsa Beibele
- Go rulaganya tekanyetso
- Go ruta phuthego ka tekanyetso ya ngwaga o o latelang
- Botlhabanedi jwa botlamedi

5. Ka fa kereke e ka tlamelang moruti wa boruti jwa yone:

a) Jesu o rile, *"Le fa e le kgwatlha ya leeto, le fa e le dikobo tse pedi, le fa e le ditlhako, le fa e le tsamma; go nne modiri o tshwanetse go newa dijo."* (Matheo 10-:10.) Morena O dirisitse setshwantsho se balemi ba se itseng thata. Bao ba dirang mo masimong ba fiwa dijo tsa tiro ya bone. Thuto ya setshwantsho se e bonolo. Batlhanka ba Morena jaaka baruti mo dikerekeng ba tshwanetse go tlamelwa fa ba ruta mo leineng la ga Keresete.

b) Maoposetolo Paulo o kwaletse phuthego ya Korinthe, a ba naya taolo ya Morena: *"A ga lo itse gore bone ba ba direlang kwa*

tempeleng, e bile ba ja tsa tempele; le ba ba direlang fa aletareng ba na le kabelo mo go tsa aletara. Le Morena O laetse jalo gore ba ba rerang Efangele ba tshale ka Efangele." (1 Bakorinthe 9:13,14.) Baruti ba biditswe go nna batlhanka ba Morena le baruti ba efangele fa ba dira mo kerekeng.

c) Diphuthego di tshwanetse go tlotla taolo ya Morena, go tlame la baruti ba tsone. Ba golole diatla tsa bone mo ditirong tse dingwe gore ba tle ba rute le go goga dikereke go gola le go gapela ba ba latlhegileng go Keresete. (1 Timotheo 5:1,18.)

d) Jaaka Mokeresete le tokololo ya Kereke ya Baptist, a o tla eletsa go amogela gotswa go mothapi wa gago seo moruti wa gago a se amogelang ke kgwedi mo kerekeng, jaaka motlhanka wa Morena le moruti wa Efangele? (Bona Matheo 7:12.)

D. A KEREKE YA GAGO E NA LE BORUTI JWA BOKERESETE GO BA BANGWE? (GO FITLHELELA KA EFANGELE)

1. Jesu Keresete O ineetse ka lorato go swela baleofi. (Baroma 3:8.)

O neetse tsalo e ntsha le bophelo jo bosakhutleng go botlhe ba ba mo amogelang (Johane 3:5,16.) O agile phuthego ya gagwe gonne ke Keresete Morwa wa Modimo O O phelang. (Matheo 15:1,18.) Kantlha ya boammaruri jo, kereke e biditswe go ruta ba bangwe ka phenyo, go kolobetsa le go ruta. (Matheo 28:19,20.)

2. Kereke fa o leng tokololo gone, e simolotse ka gonne mongwe o ne a rometswe mo morafeng wa gaeno go rera efangele (1 Bakorinthe 4:1; 2 Bakorinthe 5:18.)

3. A Kereke ya gago e romela mongwe (Moruti kgotsa mogogi) go abelana efangele le merafe a mengwe? Kereke e e senang pono e tla nyelela. (Diane 29:18.)

4. Go na le ditsela tsa ditiro tseo kereke e ka amogelang pono go ruta efangele le ba bangwe.

a) Tlamela moruti kgotsa mogogi yo o yang go ruta le go rera.

Kereke e tshwanetse go duelela sepalamo sa gagwe, kgotsa fa a tsamaya ka baesekele o batla dithaere tse di siameng.

b) Sontaga se tshwanetse go dirisetswa go ruta phuthego ka ditiro tsa kopano. (Sekolo sa Sontaga, kopano ya basadi, le boruti jwa basha.)

c) Nna le letsatsi la kokoano. E ke nako ya go ruta phuthego mai-kaelelo a kopano sekao; kgatelelo ya ntlo ya moruti. Go bua ka ga go akeretsa boruti jwa kopano mo tekanyetsong ya kereke.

- d) Dikereke tsa Baptist di dira mmogo ka kokoano di ka abelana efangele mo Mafatsheng a mangwe. (Botswana ke sekao.)

E. A KEREKE YA GAGO E NA LE TEKANYETSO?

- 1) Tekanyetso ke lenanego le le rulagantsweng sentle, go dirisa bolesome le dikabelo tsa Modimo, dintshiwa ke ditlololo tsa kereke. Kereke ke motlamedi wa karolo ya lesome le dikabelo. Kereke e e in-eetseng mo botlameding jwa efangele (1 Bakorinthe 9:16,17; Bakolose 1:25), e tla rulaganya sentle, go simolola ka boruti jwa moruti le go ya lefatsheng lotlhe. (Ditiro 1:8.)
- 2) Tekanyetso e thusa kereke Jang?
 - a) Tekanyetso e thusa kereke go itse se se botlhokwa.
 - b) Tekanyetso e baya phitlhelelo ya kabelo ya kereke.
 - c) Tekanyetso e thusa kereke go itse bokgoni jwa yone.
 - d) Tekanyetso e thusa kereke go dirisa karolo ya lesome le dikabe-lo ka botlhale.
 - e) Tekanyetso e ruta rramatlotlo gore karolo ya lesome le dikabe-lo di ka dirisiwa jang go duela melato le boruti.
3. Komiti ya Thulaganyo ya Tekanyetso.
 - a) Komiti e e seka seka go aba ga kereke nne e senke go gwetlha kereke ka manenego a magolwane a tiro.
 - b) Komiti e e tshwanetse go nna le maloko a le matlhano, a a emet seng mekgatlho yotlhe ya kereke. Moruti o tshwanetse go kopana le komiti go fa kaelo fa go tlhokega.
 - c) Komiti e tla simolola tiro ya yone dibeke di ka nna nne botoka dibeke tse thatoro, pele Sontaga e tekanyetso e neelwang.
4. Dikgato tsa go siamisa tekanyetso ya kereke. (tiro ya komiti)
 - a) bonang tshobokanyo ya madi a a amogetsweng ke kereke ngwaga o o fetileng.
 - b) Tlhomamisang kgonego ya go aba ya phuthego. Seo se ka dirwa ka go dirisa karata ya maitlamo a tekanyetso. Morago ga go sena go tlhalosiwa ikaelelo le tiriso ya yone.
 - c) Dirisang pampiri ya thulaganyetso ya tekanyetso. Se se tla thusa go lemoga gore kereke e dirisa madi a yone jang le gore ditlhoke-go tsa yone ke eng.
 - d) Rulaganyang tekanyetso ka temoga ya ditlhokego tse lo di le-mogileng. (Bonang sekao tekanyetso ya kereke ya rona.)
 - e) Fa go kgonega, nayang basha botlhe le bagolo khopi ya teka-

- nyetso e e tsitsintsweng.
f) Tlhagisa tekanyetso mo phuthegong.

SEKAO-LETLHARE LA THULAGANYETSO YA TEKANYETSO

1. Ithute seo kereke e se dirang ka ditshelete.
Palo ya maloko a a abetseng kereke _____.
Palo yo maloko a a sa abeng _____.
Palo ya maloko a a abileng karolo ya lesome kgotsa go feta _____.
Bokana jwa tshobokanyo ya lotseno e e abilweng ke baabi ba karolo ya lesome _____.
Phesente ya maloko otlhe a a emetsweng ke baabi ba karolo ya lesome _____.
Bogare jwa dikabelo tsa bolesome _____.
Bogare jwa dikabelo tse dingwe _____.
Palo ya maloko ao a sa ntshang sepe ngwaga eo _____.
Karabo e tla supa seo kereke e se direlang Morena le Puso ya Gagwe.
2. Komite ya tekanyetso e tshwanetse go lekanyetsa bokgoni jwa ditshelete - tshobokanyo ya dikabelo tsotlhe e ne e tla nna bokae fa leloko lengwe le lengwe le ne le aba karolo ya lesome.
3. Ka go itse tekanyetso tse di kgonegang, komite ya tekanyetso e tshwanetse go atlanegisa tekanyetso e e tla gwetlhang phuthego. E o e tla tlotlang Morena le go gwetlha leloko lengwe le lengwe la kereke.

SEKAO: LETLHARE LA TIRO LA THULAGANYO YA TEKANYETSO

Ngwaga e e fetileng

Ntlha ya tekanyetso

Ngwaga e e tlang

A. Borumiwa

1. Ntlo
2. Kopanelo
3. Kokoano

Gotlhe

Gotlhe

B. Boruti

1. Tuelo ya Moruti
Maeto
Tholo tiro/Insorensense
2. Dikwalo tsa go ruta
3. Tse Dingwe

Gotlhe

Gotlhe

C. Tlamelo

1. Motlakase
2. Metsi
3. Ditshiamiso
4. Tse Dingwe

Gotlhe

Gotlhe

D. Go thusa Ba Bangwe

Tshobokanyo
Tekanyetso

Tshobokanyo
Tekanyetso

**SEKAO: TEKANYETSO YA KEREKE YA RONA
NGWAGA _____**

	KGWEDI	NGWAGA
A. Borumiwa		
1.Ntlo		
2.Kopanelo		
3.Kokoano		
4.Tse Dingwe		
5.Gotlhe		
B. Boruti		
1.Tuelo ya Moruti		
.Maeto		
.Tholo tiro/Insorensense		
2.Diwallo tsa go ruta		
3.Tse Dingwe		
.Gotlhe		
C. Tlamelo		
1.Motlakase		
2.Metsi		
3.Ditshiamiso		
4.Tse Dingwe		
.Gotlhe		
D. Go thusa Ba Bangwe		
Tekanyetso ya Kereke		
.Gotlhe		

KARATA YA SEELO SA TEKANYETSO

Jaaka motlamedi wa Mokeresete le tokololo ya kereke ya Morena, ke fa seelo sa tlamelo ya me ya madi mo boruting jwa kereke e mo ngwageng wa 19 _____

**Ke Moabi wa karolo ya lesome ke balelela
karolo ya me ya kgwedi go nna R _____**

Ga ke moabi wa karolo ya lesome mme ke tla aba kgwedi R _____

Tshaeno _____

F. A KEREKE YA GAGO E TSHEGETSA DIPEGLO TSE DI SIAMENG TSA DIKAROLO TSA BOLESOME LE DIKABELO TSE DI AMOGELWANG?

Kereke e tshwanetse go nna le thulaganyo e e siameng, ya go amogela le go dirisa dikarolo tsa bolesome le dikabelo, tseo di abiwang ke maloko as yone. Kereke e e dirang se ke motlamedi yo o boikanyego. Dikereke tse dintsi di dirisa botlamedi jo bo bokoa, ka go nne di palelwa ke go dirisa mekgwa e e siameng mo go amogeleng le go diriseng dikarolo tsa lesome le dikabelo. Ditsitsinyo tse di latelang di ka thusa kereke go nna motlamedi yo o boikanyo.

1. Go amogela karolo tsa bo lesome kgotsa dikabelo mo seko-long sa Sontaga kgotsa ka ura ya kobamelo e nne ntlha nngwe ya kobamelo.
2. Komite ya go bala - Komite e e thusa rramatlotlo go bala dikaralo tsa bolesome le dikabelo. Fa komite e na le maloko a le mane, go tla nna ba le babedi Sontaga sengwe le sengwe go bala madi. (Bona sekao sa Pegelo ya go Bala.)
3. Rramatlotlo.
 - a) Kereke e tlhokomele go tlhopha motho yo o siameng.
 - b) Ene e nne motlamidi wa boikanyo pele ga Modimo le baabi ba lesome.
 - c) Mo tlaleletsong ya Ramatlotlo, kereke e tshwanetso go tlhopha ba le babedi ba ba saenang ditsheke le ene. Maitemogelo a supile gore ditsheke di ka saenwa ke bangwe ba ba bedi mo bathong ba bararo.
 - d) Ramatlotlo o tshwanetso go dirisa madi fela fa a laetswe ke kereke.
 - e) Fa go sena madi a a lekanang go duela melato, Ramatlotlo o tshwanetse go bega se mo kerekeng ka tirelo e e latelang ya kereke.
 - f) Ramatlotlo o tshwanetso go tlotla ditshwetso tsa kereke mo go dueleng melato. Ga a kake a lesiwa go sala maikhutlo a gagwe morago.
4. Kereke e tshwanetse go batla thuno ya ngwaga ya dipegelo tsa Ramatlotlo. Se ke tsamaiso e e siameng ya madi mme e tla naya kereke boikanyo jwa gore matlole a tshegeditswe sentle.
5. Kereke e tshwanetse go fa Ramatlotlo buka ya madi. Tshegetso e siameng ya dibuka e netefatsa pegelo e e siameng.

- a) Pegelo ya kgwedi e tshwanetse go newa phuthego ke Rramatlotlo.
- b) Pegelo ya ngwaga e tshwanetso go newa phuthego ke Rramatlotlo pegelo ya kgwedi e thusa Rramatlotlo go baakanya pegelo ya ngwaga.
- c) Go bega go rotloetsa go neela ga boikanyego.

SEKAO: PEGELO YA GO BALA

Pegelo ya Kgwedi ya Dikabelo tse di Abilweng

Letlha Kopano Bokana Tshaeno ya Babadi ba Babedi

TSHOBOKANYO E E ABILWENG R _____

SEKAO: PEGELO YA KGWEDI YA MADI A KEREKE

Tshalelo ya bofelo jwa kgwedi e e fetileng R _____

Madi a a amogetsweng:

Dikabelo Tsotlhe R _____

Karolo tsa Lesome R _____

Tse Dingwe R _____

Madi otlhe a a ntshitsweng R _____ R _____

Madi a a duetsweng: R _____

Borumiwa 1.Ntlo R _____

2.Bokopano R _____

3.Kokoano R _____

Boruti 1.Tuelo ya Moruti R _____

2.Maeto R _____

3.Tholo Tiro/Insorensense R _____

Tlamelo 1.Dipone R _____

2.Metsi R _____

3.Ditshiamiso R _____

Go Thusa Babangwe R _____

Tuelo Tsotlhe R _____ R _____

Madi a a setseng kwa Bankeng R _____

DIKAI TSA REKOTO YA RRAMATLOTLO

MADI A AMOGETSWENG

Kgwedi _____ Ngwaga _____ Tsebe _____

Letlha Kopano Madi a teng Madi ka Tsheke

Madi otlhe a amogetsweng

R _____

MADI A A DUETSWENG

Kgwedi _____ Ngwaga _____ Tsebe _____

Letlha Akhaonte Nommore ya Tsheke Madi a teng

Gotlhe ka Tsheke R _____

Gotlhe Madi a teng R _____

Gotlhe Mmogo R _____

G. A KEREKE YA GAGO E ABELA MANAANE A A RILENG KGOTSA BORUTI?

1. Bala gape ntlha ya ntlha mo ditsebeng 8 le 9. Tekanyetso ya kereke e thusa kereke jang? Dikereke tse di latelang dikakanyo tsa ngwaga le ngwaga di tla nna dikereke tse di thata tse di abang.
2. Go na le manaane a a rileng a boruti mo koketsong ya boruti mo teka nyetsong.
 - a) Sekao, lenanego la go aga, fa e kane e le ntlo ya kobamelo, phapo si ya Sekolo sa Sontaga, tlhomo ya motlakase kgotsa ntlo ya moruti, ke tlhokego ya botlhokwa.
 - b) Go na le ditlhokego tse dingwe tseo kereke e ka swetsang gore di botlhokwa.
3. Mothalo wa kaelo wa manaane a a botlhokwa wa go aba.
 - a) Kereke e e baakanyang le go latela tekanyo e e siameng e tla nna le dikabelo tse dipotlana tse di rileng mo ngwageng.
 - b) Manaane a a rileng a tshwanetse go rulaganngwa sentle mme a neelwe phuthogo.
 - c) Lenaane le le lengwe gongwe a mabedi a botlhokwa mo ngwageng a tla gwetlha batho go aba ka fa godimo ga kabo ya tlwaelo ya bolesome le dikabelo.
 - d) Dipitso tse dintsi tsa dikabelo tse di rileng di tla koafatsa go neela go go tletseng ga boruti jwa kereke.

- | | |
|-------------------------------|---|
| Ashcroft, Morris | <i>Giving Through My Church</i> , The S.B.C. Stewardship Commission, no date. |
| Burks, Edgar and Green, Urban | <i>Christian Stewardship</i> , Baptist Press, (Nigeria) Ltd., Ibadan, 1968. |
| Cosgrove, Francis M. Jr. | <i>Essentials of Discipleship</i> , Navpress, Colorado Springs, Colorado, 1980. |
| Hendricks, William L., editor | <i>Resource Unlimited</i> , The Stewardship Commission of S.B.C., Nashville, 1972 |
| MacArthur, John F. Jr. | <i>Giving: God's Way</i> , Tyndale House Publ., Inc, Wheaton, Ill., fifth printing, 1982. |
| Means, Frank K. | <i>Give Ye</i> , Broadman Press, Nashville, 1944. |
| Polk, Robert F., editor | <i>The Church and Its Ministry of Stewardship</i> , Church Stewardship Dept., B.G.C. of Texas, Dallas, no date. |
| Shedd, Charlie W. | <i>How to Develop a Tithing Church</i> , Abingdon Press, Nashville, 1961. |
| Saunders, Davis | <i>A Christian Looks at His Stewardship</i> , Baptist Publications House, Nairobi, 1968. |
| Ussery, Annie Wright | <i>Christian Sharing of Possessions</i> , Convention Press, Nashville, 1961. |
| Unpublished Papers: | <i>A Manual of Stewardship Development for Churches</i> , no date. |

Roberson, William T.

***Church Stewardship Commitment
Program, Church Growth Department,
Manila, Phillipines, no date.***

***Stewardship Handbook, prepared by
the Kenya Baptist Convention, no date.***